

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU

Broj:039-0-SU-23-000-221

Dana: 27.07.2023.g.

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21) i člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( "Sl. novine FBiH, broj 49/05 i 103/21) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Općinskog suda u Tešnju,predsjednik Općinskog suda u Tešnju, objavljuje

**JAVNI OGLAS**  
**za popunu radnog mjesta namještenika**  
**u Općinskom sudu u Tešnju**

**1.,Viši referent za operativno tehničke poslove-daktilograf „( 1 izvršilac) na neodređeno vrijeme**

**Opis poslova:**

Obavlja poslove sudskega zapisničara na pretresima, ročištima i raspravama; piše na pisaćoj mašini, računaru, ili snima tok pretresa, ročišta ili rasprave; rukuje audio opremom tamo gdje je instalirana, i stara se da je ista u funkciji prije početka suđenja; kuca presude, ili rješenja iz rukopisa ili po diktatu sudije; postupa po naredbama sudije u predmetima; osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu; preuzima predmete iz pisarnice i vraća ih složene po rastućem rednom broju pisarnici uz predhodno izvdvajanje pošte referentu za prijem i otpremu pošte; ažurira spis po žalbi; vrši pripremne radnje vezane za izlazak na teren u svojstvu zapisničara; pravovremeno ulaže podneske, dostavnice, i povratnice u spise koji se nalaze kod sudije; sve spise obavezno prima i razdužuje putem interne dostavne knjige ili identifikacijske liste, vrši popis spisa koji nisu u CMS; stara se o urednosti spisa koji su im dodijeljeni u rad; dan prije održavanja suđenja ističe raspored suđenja na zato predvideno mjesto; mjesecni raspored suđenja, dostavlja predsjedniku suda; vodi evidencije o održanim ročištima i pretresima i donesenim odlukama odnosno o odlaganju istih; odgovoran je za uredno održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće evidencije, u slučaju oštećenja korica ili sadržaja spisa otklanja uočena oštećenja; popunjava obrasce za izvještaje za predmete s kojima rukuje, blagovremeno a najkasnije mjesec dana unaprijed obaviještava pismeno tehničkog sekretara suda o potrebama za upisnicima, pomoćnim knjigama, omotima, obrascima, kovertama, kancelarijskim materijalom i drugim sredstvima potrebnim za rad, obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada ovog radnog mesta kao i poslove po nalogu predsjednika suda i sekretara suda.

**Uslovi:** Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove

**-za radno mjesto pod 1.- „Viši referent za operativno tehničke poslove-daktilograf „,**

-SSS- IV ili III stepen,završena srednja škola: upravna, gimnazija, birotehnička, ekonomski ili druga srednja škola društvenog, tehničkog, uslužnog ili proizvodnog smjera, položen ispit za daktilografa najmanje I-B klase,,poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog staža, obavezno testiranje iz daktilografije i poznavanje rada na računaru.

**-Potrebni dokumenti:**

- Svojeručno potpisana prijava na javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima adresom prebivališta i brojem telefona,
- diploma o završenoj srednjoj školskoj spremi,
- uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseca),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o radnom stažu,
- dokaz o položenom ispitu za daktilografa najmanje I-B klase,
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne,
- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1.Ustava BIH.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opće i posebne uslove izvršiti će se nakon obavljenog obaveznog testiranja/intervju u skladu sa Procedurama za zapošljavanje državnih službenika i namještenika u Općinskom sudu u Tešnju.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta, prije stupanja u radni odnos.

Sva dokumenta koja se prilaže moraju biti orginalna ili ovjerena fotokopija.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama na adresu:

**OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
ul. Krndija bb, 74260 Tešanj**

**sa naznakom**

**„Javni oglas za popunu radnog mesta namještenika  
u Općinskom sudu u Tešnju-  
-NE OTVARATI“.**

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**PREDSEDNIK SUDA**

**ZDRAVKO POPOVIĆ**

